



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

TLHAKOLE/MOPITLWE 2013

MEMORANTAMO

MADUO: 80

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 6.

KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO**POTSO 1**

- | | | | |
|-----|-------|---|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | Morago ga malatsi a sekae. | (1) |
| | 1.1.2 | Mokomaditlhare | (1) |
| | 1.1.3 | Sipho le Lukase | (2) |
| | 1.1.4 | Mareko o ne a nwa bojalwa le basetsana ba meriri ya maitirelo ba ba itshasang/itlotsang mafura a Ambi le Mathamafosa. | (2) |
| | 1.1.5 | O ne a rata go lela e bile a galefile thata. | (2) |
| | 1.1.6 | Ka ntlha ya gore Goitsemanang o ne a adimile Mareko le ditsala tsa gagwe diaparo tsa ga rraagwe e leng Tshetlha, mme ga ba a ka ba di busa jaaka ba ne ba dumalane. | (2) |
| | 1.1.7 | Ke motho yo o nang le tshwarelo e bile a sa ngongorege fa a adimile mongwe sengwe jaaka rraagwe Goitsemanang. | (2) |
| | 1.1.8 | Ke ne ke tla mo tshwarela ka ntlha ya gore le nna ka letsatsi lengwe nka dira phoso/Ga nkitla ke mo tshwarela ka gonne ke tla bo ke utlwile botlhoko thata. | (2) |
| | 1.1.9 | Ka ntlha ya gore Mareko o ne a e sola thamo ka lorato. | (2) |
| 1.2 | 1.2.1 | Ke basadi ba kokoane kwa palamenteng/basadi ba kokoane kwa lefelong le le go tshwarwelwang dikopano teng/kwa lefelong la kopano. | (2) |
| | 1.2.2 | MalIndia, Makgoa, Bantsho le baMmala.
(Di le pedi fela) | (2) |
| | 1.2.3 | Gore fa motho a bua a utlwale /go godisa lentswe. | (1) |
| | 1.2.4 | Gonne ba eteletse kopano e kwa pele/ modulasetulo le mokwaledi.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) | (2) |
| | 1.2.5 | Boitumelo | (1) |
| | 1.2.6 | Nnyaya, molaotheo o phasisitse molao wa gore basadi ba tlotliwe le gore ba lekalekane le banna ka maemo, e ka nna mo ditirong kgotsa gongwe le gongwe. | (2) |

- 1.2.7 Letsatsi la basadi ke letsatsi le basadi ba lwelang ditshwanelo tsa bona/ letsatsi le, le ketekiwa ka di 9 Phatwe ngwaga mongwe le mongwe.
Letsatsi la bomme ke letsatsi le go tlotliwang bomme botlhe mo lefatsheng jaaka ba tshwara thipa ka fa bogaleng/Le ketekiwa ka sontaga wa bobedi wa Motsheganong. (2)
- 1.2.8 Ba bua ka ditshwanelo tsa basadi/ba bua ka kgwebo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: TSHOSOBANYO

POTSO 2

Nopolo		Tshosobanyo
1.	Tsela e nngwe fela, go nna fa fatshe o kwala thulaganyo ya tekanyetso tebang le ditshenyegelo tsa gago.	<ul style="list-style-type: none"> Nna fa fatshe o kwale bajete ya ditshenyegelo tsa gago.
2.	Go feta foo, e kgomarele, o e dirise.	<ul style="list-style-type: none"> Kgomarela tekanyetso mme o e dirise ka tshwanelo.
3.	Se se botlhokwa ke go rulaganya dilo go ya ka go tlhokega ga tsona.	<ul style="list-style-type: none"> Rulaganya dilo go ya ka fa di tlhokegang.
4.	Go makgotlanakgakololo a theko a a rotloetsang batho gore e nne bareki ba ba kelotlhoko.	<ul style="list-style-type: none"> Ikopanye le bagakolodi ba makgotlanakgolo a theko fa o na le phisegelo ya go reka.
5.	Kwa ntle ga thualaganyo e, batho ga ba itse gore ba dirisa madi a kanakang mo diaparong, dijong,	<ul style="list-style-type: none"> Itse gore o dirisa bokae mo diaparong, dijong le boitapoloso.
6.	metshameko ya boitapoloso le tse dingwe. Re lopile batho gore ba beele thoko dikarata tse di bosula tsa kadimo ya madi.	<ul style="list-style-type: none"> Batho ba kopiwa go reka ba sa dirise dikarata tsa mokitlana.
7.	Fa o ya go reka, tlogela karata ya gago kwa gae, o ye go dira matlhodiala.	<ul style="list-style-type: none"> Tlogela dikarata kwa gae, o dire matlhodiala.

Tshosobanyo ya mafoko a le 60–70. Fa motlhatlhojwa a kwadile mafoko a a fetang 60, motshwai a tshwae mafoko a le 75 fela.

- **Kabo ya maduo:**
 - 7 = Diteng (1 leduo = 1 ntlha)
 - 3 = Puo
 - Palogotlhe: 10
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko a gagwe:**
 - 1 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 1–3
 - 2 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 4–5
 - 3 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 6–7

ELA TLHOKO:

- **Kagego:**

Le fa tshosobanyo e sa tlhagiswe ka kagego e e nepagetseng, e tshwanetswe go tshwaiwa.
- **Palo ya mafoko:**
 - Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
 - A motlhatlhojwa a se ke a jelwa maduo fa a sa tlhagisa/kwala palo ya mafoko a a dirisitseng kgotsa a kwadile palo e e fosagetseng.

Fa palo ya mafoko e fetile e e tshwanetseng, bala a le matlhano fela mo godimo ga palo e e kopilweng mme o ikgatholose a a setseng.

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO**POTSO 3**

- 3.1 Go gogela bareki. (1)
- 3.2 E fokotsa mmele, e fokotsa dijo, e phepafatsa mmele. (Di le pedi fela) (2)
- 3.3 330ml (1)
- 3.4 www.facebook.com/herbex. (1)
- 3.5 E fokotsa mafura. (1)
- 3.6 (a) Boitumelo (1)
(b) Sefatlhego (1)
- 3.7 Gore o nne montle/o se tsenwe ke malwetse.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- [10]**

POTSO 4

- 4.1 Ya go thuma/ šapa. (1)
- 4.2 Gore mofenyi o tla ikgapela ona. (1)
- 4.3 Ke ne ke tla thusa bana kgotsa batho ba ba humanegileng.Nka ithekela sejanaga se sentle/Nka a beeletsa.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko.) (2)
- 4.4 Bathumi ipaakanyeng!/ Ipaakanyeng bathumi! (2)
- 4.5 Thu! (1)
- 4.6 Aforika Borwa. (1)
- 4.7 Tsiboso (1)
- 4.8 Matshwititshwiti a batho. (1)
- [10]**

POTSO 5

- 5.1 5.1.1 Thandeka (1)
- 5.1.2 Ngwana yo montlenyane, o a ratega. (2)
- 5.1.3 Mapodisi a file bona dimpho. (2)
- 5.1.4 (a) Itlhophela
(b) Ke tla Itlhophela tsala e e tshepegang. (2)
- 5.1.5 Letlhalosi la felo (1)
- 5.1.6 (a) Bona- Mmoni
(b) rata – Morati (2)
- 5.1.7 Rre jaaka tlhogo ya lapa, o tshwanetse go tlhokomela bana ba gagwe. (2)
- 5.1.8 **Se** reetse mathata a bana. (2)
- 5.2 5.2.1 Tlhagola (1)
- 5.2.2 E (1)
- 5.2.3 Fela (1)
- 5.2.4 Lelatlhelwa (1)
- 5.2.5 **Mmu** o o thata **jang?** (2)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 40
PALOGOTLHE: 80